

SADRŽAJ

| | |
|--|-----------|
| 1. UVOD | 1 |
| 2. ANATOMIJA | 2 |
| 2.1. Skeletni sistem | 3 |
| 2.1.1. Kosti kičmenog stuba | 4 |
| 2.1.2. Kosti grudnog koša..... | 5 |
| 2.1.3. Kosti gornjeg ekstremiteta (<i>ossa membra superioris</i>) | 6 |
| 2.1.4. Kosti donjeg ekstremiteta (<i>ossa membra inferioris</i>)..... | 6 |
| 2.2. Anatomija mišićnog sistema | 6 |
| 3. ANKIOZANTNI SPONDILITIS | 9 |
| 3.1. Epidemiologija | 10 |
| 3.2 Etiologija | 10 |
| 3.3. Patofiziologija | 11 |
| 3.4 Klinička slika | 13 |
| 3.5 Dijagnoza..... | 15 |
| 3.5.1. Rendgenska dijagnostika | 16 |
| 3.5.2. Kompijuterizovana tomografija (CT) | 18 |
| 3.5.3. Magnetna rezonanca | 19 |
| 3.5.4. Laboratorijske pretrage..... | 20 |
| 3.5.5. Specifični testovi i mjerena | 21 |
| 3.6 Terapija | 22 |
| 4. REHABILITACIONI PROTOKOL KOD PACIJENATA SA AS | 26 |
| 4.1. Elektroterapija | 27 |

| | |
|--|----|
| 4.2. Ultrazvučna terapija | 28 |
| 4.3. Termoterapija..... | 29 |
| 4.4. Magnetoterapija | 29 |
| 4.5 Kineziterapija | 30 |
| 4.5.1. Evaluacija lokomotornog aparata | 32 |
| 4.5.2 Kineziterapijski protokol kod pacijenata sa ankilozantnim spondilitisom | 35 |
| 4.6. Balneoterapija i hidroterapija..... | 47 |
| 4.7 Manuelna masaža | 48 |
| 4.8. Terapija radom..... | 49 |
| 4.9. Edukacija bolesnika | 49 |
| 5. ZAKLJUČAK..... | 50 |
| 6. LITERATURA | 52 |